

**ZAHTJEV  
ZA IZDAVANJE POTVRDE O POSTOJANJU I STANJA NA INDIVIDUALNOM RAČUNU  
ČLANA EVROPSKOG DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA ZA POTREBE OSTAVINSKE  
RASPRAVE**

Ja, \_\_\_\_\_ sa adresom i mjestom prebivališta \_\_\_\_\_ i  
JMB \_\_\_\_\_, kontakt telefon \_\_\_\_\_, u srodstvu sa  
umrlim članom Fonda \_\_\_\_\_,  
zahtjevam od Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Banja  
Luka da mi izda potvrdu o postojanju i stanju na individualnom računu za preminulog člana  
Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda:

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

JMB: \_\_\_\_\_

sa ciljem pokretanja ostavinskog postupka.

Pored ovog zahtjeva, dostavljam:

- fotokopiju Izvoda iz matične knjige umrlih, za preminulog člana.

Tražim od Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Banja  
Luka da mi izda potvrdu o postojanju i stanju na individualnom računu za preminulog člana  
Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda na sledeću adresu:

\_\_\_\_\_

Datum potpisivanja zahtjeva	
Mjesto potpisivanja zahtjeva	
Potpis podnosioca zahtjeva	

Potvrđujem da su gore navedeni podaci tačni.

Potpis podnosioca zahtjeva

\_\_\_\_\_